


## OZNAKA ENERGETSKE EFKASNOSTI PNEUMATIKA VOZILA

1. Sadržaj oznake pneumatika
- 1.1. Informacije koje moraju biti navedene u gornjem dijelu oznake pneumatika



- I. QR kod;
  - II. trgovачki naziv ili žig dobavljača;
  - III. identifikaciona oznaka tipa pneumatika;
  - IV. oznaka veličine pneumatika, indeks nosivosti i oznaka brzinske kategorije, kako je navedeno u Pravilniku br. 30 Ekonomsko komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (Pravilnik UNECE-a br. 30)<sup>1</sup> i Pravilniku br. 54 Ekonomsko komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (Pravilnik UNECE-a br. 54)<sup>2</sup> za pneumatike klase C1, C2 i C3, zavisno od slučaja;
  - V. klasa pneumatika: C1, C2 ili C3;
  - VI. piktogram efikasnosti potrošnje goriva, raspon i klasa performansi;
  - VII. piktogram prijanjanja na mokroj podlozi, raspon i klasa performansi.
- 1.2. Informacije koje moraju biti navedene u donjem dijelu oznake pneumatika za sve pneumatike osim za pneumatike koji zadovoljavaju minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na snijegu utvrđene u Pravilniku br. 117 Ekonomsko komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (Pravilnik UNECE-a br. 117)<sup>3</sup> ili relevantne minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na ledu ili oboje:

<sup>1</sup> Pravilnik br. 30 Ekonomsko komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) - Jedinstvene odredbe o homologaciji pneumatika za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 201, 30.7.2008., str. 70.).


<sup>2</sup> Pravilnik br. 54 Ekonomsko komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) - Jedinstvene odredbe o homologaciji pneumatika za komercijalna vozila i njihove prikolice (SL L 183, 11.7.2008., str. 41.).

<sup>3</sup> Pravilnik br. 117 Ekonomsko komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) - Jedinstvene odredbe o homologaciji pneumatika u pogledu emisije zvuka pri kotrljanju i/ili prijanjanja na mokrim površinama i/ili otpora kotrljanja




- I. piktogram, vrijednost (izražena u dB(A) i zaokružena na najbliži cijeli broj) i klasa efikasnosti za spoljašnju buku kotrljanja;  
 II. serijski broj relevantnog pravilnika EU: „2020/740”.

1.3. Informacije koje moraju biti navedene u donjem dijelu oznake pneumatika za pneumatike koje zadovoljavaju minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na snijegu utvrđene u Pravilniku UNECE-a br. 117:



- I. piktogram, vrijednost (izražena u dB(A) i zaokružena na najbliži cijeli broj) i klasu efikasnosti za spoljašnju buku kotrljanja;  
 II. piktogram za prijanjanje na snijegu;  
 III. serijski broj relevantnog pravilnika EU: „2020/740”.

1.4. Informacije koje moraju biti navedene u donjem dijelu oznake pneumatika za pneumatike koji zadovoljavaju relevantne minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na ledu:



- I. piktogram, vrijednost (izražena u dB(A) i zaokružena na najbliži cijeli broj) i klasu efikasnosti za spoljašnju buku kotrljanja;  
 II. piktogram za prijanjanje na ledu;  
 III. serijski broj relevantnog pravilnika EU: „2020/740”.


1.5. Informacije koje moraju biti navedene u donjem dijelu oznake pneumatika za pneumatike koji zadovoljavaju i relevantne minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na snijegu iz Pravilnika UNECE-a br. 117 i minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na ledu.




- I. piktogram, vrijednost (izražena u dB(A) i zaokružena na najbliži cijeli broj) i klasa efikasnosti za spoljašnju buku kotrljanja;  
 II. piktogram za prijanjanje na snijegu;

III. piktogram za prijanjanje na ledu;  
IV. serijski broj relevantnog pravilnika EU: „2020/740”.


2. Izgled oznake pneumatika  
2.1 Izgled gornjeg dijela oznake pneumatika:




- 2.1.1 Izgled donjeg dijela oznake pneumatika za sve pneumatike, osim pneumatika koji zadovoljavaju minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na snijegu utvrđene u Pravilniku UNECE-a br. 117 ili relevantne minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na ledu ili oboje:




- 2.1.2 Izgled donjeg dijela oznake pneumatika za pneumatike koji zadovoljavaju minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na snijegu utvrđene u Pravilniku UNECE-a br. 117:



- 2.1.3 Izgled donjeg dijela oznake pneumatika za pneumatike koji zadovoljavaju minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na ledu:



- 2.1.4 Izgled donjeg dijela oznake pneumatika za pneumatike koji zadovoljavaju i relevantne minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na snijegu utvrđene u Pravilniku UNECE-a br. 117 i minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na ledu:



## 2.2 Za potrebe tačke 2.1:

- najmanja moguća veličina oznake pneumatika: 75 mm široka i 110 mm visoka. Ako se oznaka pneumatika štampa u većem formatu, njen sadržaj mora ostati srazmjeran gornjim specifikacijama;
- pozadina oznake pneumatika: 100 % bijela;
- oblik slova: Verdana i Calibri;
- dimenzije i specifikacija elemenata koji se nalaze na oznaci pneumatika: kako su navedeni gore;
- šifre boja, pri čemu se koriste boje CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:
  - boje logotipa EU-a kako slijedi:
    - pozadina: 100,80,0,0;
    - zvijezde: 0,0,100,0;
  - boja logotipa za energiju: 100,80,0,0;
  - QR kod: 100% crna;
  - trgovачki naziv ili žig dobavljača: 100% crna i u fontu Verdana Bold 8 pt;
  - identifikaciona oznaka tipa pneumatika: 100% crna i u fontu Verdana Regular 8 pt;
  - oznaka veličine pneumatika, indeks nosivosti i oznaka brzinske kategorije: 100% crna i u fontu Verdana Regular 10 pt;
  - klasa pneumatika: 100 % crna i u fontu Verdana Regular 8 pt, poravnat na desnoj strani;
  - slova oznake za raspon efikasnosti potrošnje goriva i oznake za raspon prijanjanja na mokroj podlozi: 100 % bijela i u fontu Calibri Bold 15 pt sa crnim spoljnim rubom od 0,15 pt; slova su centrirana na osi 3 mm od lijeve strane strelice;
  - šifre boja CMYK za strelice na oznaci za efikasnost potrošnje goriva u rasponu od A do E sa crnim spoljnim rubom od 0,15 pt:
    - klasa A: 100,0,100,0;
    - klasa B: 45,0,100,0;
    - klasa C: 0,0,100,0;
    - klasa D: 0,30,100,0;
    - klasa E: 0,100,100,0;
  - šifre boja CMYK za strelice na oznaci za prijanjanje na mokroj podlozi u rasponu od A do E sa crnim spoljnim rubom od 0,15 pt:
    - A: 100,60,0,0;
    - B: 90,40,0,0;
    - C: 65,20,0,0;
    - D: 50,10,0,0;
    - E: 30,0,0,0;
  - unutrašnje razdjelne crte: debljina: 0,5 pt, boja: 100 % crna;
  - slovo klase efikasnosti potrošnje goriva i klase prijanjanja na mokroj podlozi: 100 % bijelo i u fontu Calibri Bold 20 pt. Strelice za klase efikasnosti potrošnje goriva i prijanjanja na mokroj podlozi i odgovarajuće strelice na oznaci za raspon od A do E postavljene su tako da su njihovi vrhovi poravnati. Slovo klase efikasnosti potrošnje goriva i strelica klase prijanjanja na mokroj podlozi nalaze se u sredini pravouglog dijela strelice koja je 100 % crna;
  - piktogram za efikasnost potrošnje goriva: širina: 16 mm, visina: 13 mm, debljina: 0,8 pt, boja: 100 % crna;
  - piktogram za prijanjanje na mokroj podlozi: širina: 20 mm, visina: 13 mm, debljina: 0,8 pt, boja: 100 % crna;
  - piktogram za spoljašnju buku kotrljanja: širina: 24 mm, visina: 18 mm, debljina: 0,8 pt, boja: 100 % crna. Broj decibela u zvučniku u fontu Verdana Bold 10 pt, jedinica „dB“ u fontu Verdana Regular 8 pt; raspon klase spoljašnje buke kotrljanja (od A do C) centriran ispod piktograma, pri čemu je slovo primjenljive klase spoljašnje buke kotrljanja u fontu Verdana Bold 12 pt, a druga slova klase spoljašnje buke kotrljanja u fontu Verdana Regular 8 pt;
  - piktogram za prijanjanje na snijegu: širina: 15 mm, visina: 14 mm, debljina: 0,8 pt, boja: 100 % crna;
  - piktogram za prijanjanje na ledu: širina: 15 mm, visina: 13 mm, debljina: 0,8 pt, debljina kosih crta: 0,2 pt, boja: 100 % crna;
  - broj pravilnika je 100 % crne boje i u fontu Verdana Regular 5 pt.

**PRILOG 2****TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Informacije sadržane u tehničkoj specifikaciji proizvoda za pneumatike vozila navode se u brošuri proizvoda ili drugim materijalima dostavljenima uz pneumatik i uključuju sljedeće:

- a) trgovački naziv ili žig dobavljača ili proizvođača ako proizvođač nije ujedno i dobavljač;
- b) identifikacionu oznaku tipa pneumatika;
- c) oznaku veličine pneumatika, indeks nosivosti i oznaku brzinske kategorije, kako je navedeno u Pravilniku UNECE-a br. 30 ili u Pravilniku UNECE-a br. 54 za pneumatike klase C1, pneumatike klase C2 i pneumatike klase C3, zavisno od slučaja;
- d) klasu efikasnosti potrošnje goriva pneumatika u skladu sa Prilogom 4;
- e) klasu prijanjanja na mokroj podlozi pneumatika u skladu sa Prilogom 4;
- f) klasu spoljašnje buke kotrljanja i vrijednost u decibelima u skladu sa Prilogom 4;
- g) podatak o tome da li se radi o pneumatiku za upotrebu u teškim sniježnim uslovima;
- h) podatak o tome da li se radi o pneumatiku za led;
- i) datum početka proizvodnje tipa pneumatika (dva karaktera za sedmicu i dva karaktera za godinu);
- j) datum završetka proizvodnje tipa pneumatika, kada bude poznat (dva karaktera za sedmicu i dva karaktera za godinu).

**PRILOG 3****INFORMACIJE KOJE SE NAVODE U TEHNIČKOM PROMOTIVNOM MATERIJALU**

1. Informacije o pneumaticima u tehničkom promotivnom materijalu navode se sljedećim redoslijedom:
  - a) klasa efikasnosti potrošnje goriva (slova od „A” do „E”);
  - b) klasa prijanjanja na mokroj podlozi (slova od „A” do „E”);
  - c) klasa i izmjerena vrijednost spoljašnje buke kotrljanja u dB;
  - d) podatak o tome da li se radi o pneumatiku za upotrebu u teškim sniježnim uslovima;
  - e) podatak o tome da li se radi o pneumatiku za led.
2. Informacije iz tačke 1 moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:
  - a) moraju biti čitko napisane;
  - b) moraju biti lako razumljive;
  - c) ako se unutar pojedine kategorije pneumatika tipovi pneumatika klasifikuju različito u zavisnosti od dimenzija ili drugih oznaka, mora se navesti raspon između najmanje i najviše efikasnosti tipova pneumatika.
3. Dobavljači na svojim internet stranama moraju staviti na raspolaganje i sljedeće:
  - a) objašnjenje piktograma utisnutih na oznaci pneumatika;
  - b) izjavu u kojoj se ističe činjenica da stvarne uštede goriva i sigurnost na cestama uveliko zavise od ponašanja vozača, a posebno od sljedećeg:
    - ekološka vožnja može značajno smanjiti potrošnju goriva;
    - pritisak u pneumaticima treba redovno provjeravati da bi se optimizovali efikasnost potrošnje goriva i prijanjanje na mokroj podlozi;
    - treba strogo poštovati zaustavne udaljenosti.
4. Dobavljači i distributeri, prema potrebi, na svojim internet stranama takođe stavlju na raspolaganje izjavu u kojoj se ističe činjenica da su pneumatici za led posebno dizajnirani za cestovne površine prekrivene ledom i kompaktnim snijegom, tako da bi se trebale upotrebljavati samo u vrlo otežanim klimatskim uslovima (npr. pri niskim temperaturama), kao i da bi upotreba pneumatika za led u manje otežanim klimatskim uslovima (npr. u vlažnim uslovima ili pri višim temperaturama) mogla imati za posljedicu smanjenu efikasnost, posebno u pogledu prijanjanja na mokroj podlozi, rukovanja i trošenja.

**PRILOG 4****ODREDIVANJE KLASE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I MJERENJE PARAMETARA****1. Klase efikasnosti potrošnje goriva i koeficijent otpora kotrljanja**

Klase efikasnosti potrošnje goriva određuje se i prikazuje na oznaci pneumatika na osnovu koeficijenta otpora kotrljanja (RRC u N/kN) u rasponu od „A” do „E”, navedenom u Tabeli 1, i mjeri se u skladu sa Prilogom 6 Pravilnika UNECE-a br. 117 i usklađuje sa laboratorijski usklađenim postupkom navedenim u Prilogu 5 ovog pravilnika.

Ako tip pneumatika ne pripada samo jednoj klasi pneumatika (npr. C1 i C2), za određivanje klase efikasnosti potrošnje goriva tog tipa pneumatika upotrebljava se raspon razvrstavanja koji se primjenjuje na najvišu klasu pneumatika (npr. C2, a ne C1).

Tabela 1

Klase efikasnosti potrošnje goriva	Pneumatici klase C1 $RRC \text{ (N/kN)}$	Pneumatici klase C2 $RRC \text{ (N/kN)}$	Pneumatici klase C3 $RRC \text{ (N/kN)}$
A	$RRC \leq 6,5$	$RRC \leq 5,5$	$RRC \leq 4,0$
B	$6,6 \leq RRC \leq 7,7$	$5,6 \leq RRC \leq 6,7$	$4,1 \leq RRC \leq 5,0$
C	$7,8 \leq RRC \leq 9,0$	$6,8 \leq RRC \leq 8,0$	$5,1 \leq RRC \leq 6,0$
D	$9,1 \leq RRC \leq 10,5$	$8,1 \leq RRC \leq 9,0$	$6,1 \leq RRC \leq 7,0$
E	$RRC \geq 10,6$	$RRC \geq 9,1$	$RRC \geq 7,1$

## 2. Klase prijanjanja na mokroj podlozi

- 2.1 Klasa prijanjanja na mokroj podlozi određuje se i prikazuje na oznaci pneumatika na osnovu indeksa prijanjanja na mokroj podlozi (G) u rasponu od „A” do „E”, navedenom u Tabeli 2, izračunava se u skladu sa tačkom 2.2 i mjeri u skladu sa Prilogom 5 Pravilniku UNECE-a br. 117.
- 2.2 Izračunavanje indeksa prijanjanja na mokroj podlozi (G):

$$G = G(T) - 0,03;$$

Pri čemu je:

$G(T)$  indeks prijanjanja na mokroj podlozi pneumatika kandidata u jednom ispitnom ciklusu




Tabela 2

Klasa prijanjanja na mokroj podlozi	Pneumatici klase C1	Pneumatici klase C2	Pneumatici klase C3
	G	G	G
A	$1,55 \leq G$	$1,40 \leq G$	$1,25 \leq G$
B	$1,40 \leq G \leq 1,54$	$1,25 \leq G \leq 1,39$	$1,10 \leq G \leq 1,24$
C	$1,25 \leq G \leq 1,39$	$1,10 \leq G \leq 1,24$	$0,95 \leq G \leq 1,09$
D	$1,10 \leq G \leq 1,24$	$0,95 \leq G \leq 1,09$	$0,80 \leq G \leq 0,94$
E	$G \leq 1,09$	$G \leq 0,94$	$G \leq 0,79$

## 3. Klase i izmjerena vrijednost spoljašnje buke kotrljanja

Izmjerena vrijednost spoljašnje buke kotrljanja ( $N$  u dB(A)) navodi se u decibelima i izračunava u skladu sa Prilogom 3, Pravilnika UNECE-a br. 117.

Klasa spoljašnje buke kotrljanja određuje se i prikazuje na oznaci pneumatika na osnovu graničnih vrijednosti (LV) utvrđenih propisom kojim se uređuju zahtjevi za buku kotrljanja, a kao što slijedi:

$N \leq LV - 3$	$LV - 3 < N \leq LV$	$N > LV$
		

## 4. Prijanjanje na snijegu

Efikasnost prijanjanja na snijegu ispituje se u skladu sa Prilogom 7 Pravilniku UNECE-a br. 117.

Pneumatik koji ispunjava minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na snijegu, utvrđene u Pravilniku UNECE-a br. 117, klasificuje se kao pneumatik za upotrebu u teškim snježnim uslovima i na oznaci pneumatika se navodi sljedeći piktogram:



## 5. Prijanjanje na ledu

Efikasnost prijanjanja na ledu ispituje se u skladu sa pouzdanim, tačnim i ponovljivim metodama, uključujući (prema potrebi) međunarodne standarde, kojima se uzimaju u obzir opštepriznate najsavremenije metode.

Na oznaci pneumatika koji ispunjava relevantne minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na ledu navodi se sljedeći piktogram:



**LABORATORIJSKI USKLAĐENI POSTUPAK  
ZA ODREĐIVANJE OTPORA KOTRLJANJA**

**1. Definicije**

Za potrebe laboratorijski uskladenog postupka za mjerjenje otpora kotrljanja primjenjuju se sljedeće definicije:

- a) **referentna laboratorija** je laboratorija koja je dio mreže laboratorija čiji su nazivi objavljeni u Službenom listu Evropske unije u svrhu postupka uskladivanja laboratorija, a koji ima sposobnost postizanja tačnosti ispitnih rezultata utvrđenih u tački 3 ovog priloga na referentnoj mašini;
- b) **laboratorija kandidat** je laboratorija koja učestvuje u postupku uskladivanja laboratorija, a nije referentna laboratorija;
- c) **pneumatik za uskladivanje** je pneumatik koji se ispituje u svrhu sprovođenja postupka uskladivanja laboratorija;
- d) **komplet pneumatika za uskladivanje** je komplet od pet ili više pneumatika za uskladivanje na jednoj mašini;
- e) **dodijeljena vrijednost** je teorijska vrijednost koeficijenta otpora kotrljanja (RRC) jednog pneumatika za uskladivanje, kao što je izmjereno od strane teorijske laboratorije, koji je reprezentativan za mrežu referentnih laboratorija, koja se upotrebljava za postupak uskladivanja laboratorija;
- f) **mašina** je sprava za ispitivanje pneumatika putem jedne određene metode mjerjenja; na primjer, dva vretena na istom bubenju ne smatraju se jednom mašinom.

**2. Opšte odredbe**

**2.1 Načelo**

Koeficijent otpora kotrljanja izmjerjen (m) u referentnoj laboratoriji (l), ( $RRC_{m,l}$ ) uskladjuje se sa dodijeljenim vrijednostima mreže referentnih laboratorija.

Koeficijent otpora kotrljanja mašinski izmjerjen (m) u laboratoriji kandidatu (c), ( $RRC_{m,c}$ ), uskladjuje se u jednoj referentnoj laboratoriji iz mreže po izboru laboratorija ili nadležnog tijela iz Crne Gore.

**2.2 Zahtjevi u pogledu odabira pneumatika**

Komplet pneumatika za uskladivanje laboratorija bira se u skladu sa sljedećim kriterijumima. Jedan komplet pneumatika za uskladivanje bira se za pneumatike klase C1 i C2 i jedan komplet za pneumatike klase C3:

- a) komplet pneumatika za uskladivanje bira se tako da obuhvat raspon različitih RRC-ova za pneumatike klase C1 i C2 zajedno ili za pneumatike klase C3; U svakom slučaju, razlika između najvišeg  $RRC_m$  kompleta pneumatika za uskladivanje i najnižeg  $RRC_m$  kompleta pneumatika za uskladivanje, prije i poslije uskladivanja, iznosi najmanje:
  - I. 3 N/kN za pneumatike klase C1 i C2; i
  - II. 2 N/kN za pneumatike klase C3;
- b)  $RRC_m$  u laboratoriji kandidatu ili referentnoj laboratoriji ( $RRC_{m,c}$  ili  $RRC_{m,l}$ ) na osnovu deklarisanih vrijednosti RRC-a za svaki pneumatik za uskladivanje iz kompletne pneumatike za uskladivanje mora biti ravnomerno raspoređen;
- c) vrijednosti indeksa nosivosti moraju na odgovarajući način obuhvatati raspon pneumatika koje je potrebno ispitati, pri čemu se obezbjeđuje da vrijednosti otpora kotrljanja obuhvataju raspon pneumatika koji je potrebno ispitati.

Svaki pneumatik za uskladivanje se prije upotrebe provjerava i mijenja:

- a) ako stanje pneumatika za uskladivanje ukazuje na stanje koje nije upotrebljivo za daljnja ispitivanja; ili
- b) ako su odstupanja  $RRC_{m,c}$  ili  $RRC_{m,l}$  veća od 1,5 % u odnosu na ranija mjerena nakon korekcije za eventualno odstupanje mašine.

**2.3 Metoda mjerena**

Referentna laboratorija mjeri svaki pneumatik za uskladivanje četiri puta i zadržava posljednja tri rezultata za dalju analizu, u skladu sa stavom 4, Priloga 6, Pravilnika UNECE-a, br. 117 i pod uslovima utvrđenim u stavu 3, Priloga 6, Pravilnika UNECE-a, br. 117.

Laboratorija kandidat mjeri svaki pneumatik za uskladivanje ( $n + 1$ ) puta, uz to da je n određen u tački 5 ovog Priloga, i zadržava posljednjih n rezultata za dalju analizu, u skladu sa stavom 4, Priloga 6 Pravilnika UNECE-a br. 117 i primjenjujući uslove utvrđene u stavu 3, Priloga 6, Pravilnika UNECE-a br. 117.

Svaki put kada se mjeri pneumatik za uskladivanje iz mašine se odstranjuje sklop pneumatik/točak i cijelokupni postupak ispitivanja iz stava 4, Priloga 6, Pravilnika UNECE-a, br. 117 se sprovodi ispočetka.

Laboratorija kandidat ili referentna laboratorija računa:

- a) izmjerenu vrijednost svakog pneumatika za uskladivanje za svako mjerjenje kao što je određeno u stavovima 6.2 i 6.3, Priloga 6, Pravilnika UNECE-a, br. 117 (tj. korigovano za temperaturu od 25 °C i prečnik bubenja veličine 2 m);
- b) srednju vrijednost tri posljednje izmjerene vrijednosti svakog pneumatika za uskladivanje (za referentne laboratorije) ili srednju vrijednost n posljednje izmjerene vrijednosti svakog pneumatika za uskladivanje (za laboratorije kandidate); i
- c) standardno odstupanje ( $\sigma_m$ ) kao što slijedi:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{p} * \sum_{i=1}^p \sigma_{m,i}^2};$$

$$\sigma_{m,i} = \sqrt{\frac{1}{n-1} * \sum_{j=2}^{n+1} \left( Cr_{i,j} - \frac{1}{n} * \sum_{j=2}^{n+1} Cr_{i,j} \right)^2};$$

pri čemu je:

- i brojač od 1 do p za pneumatike za uskladivanje;
- j brojač od 2 do n+1 za n posljednjih ponovljenih mjerena za određeni pneumatik za uskladivanje;
- n+1 broj ponovljenih mjerena pneumatika ( $n+1=4$  za referentne laboratorije i  $n+1\geq 4$  za laboratorije kandidate);
- p broj pneumatika za uskladivanje ( $p \geq 5$ ).

**2.4. Formati podataka koji se moraju upotrebljavati za izračunavanja i rezultate**

Izmjerene vrijednosti RRC-a korigovane za prečnik bubenja i temperaturu zaokružuju se na dva decimalna mjesta.

Nakon toga se sprovode izračunavanja sa svim karakteristikama: nema dodatnih zaokruživanja, osim u konačnim jednačinama uskladivanja. Sve vrijednosti standardnih odstupanja prikazuju se na tri decimalna mjesta. Sve vrijednosti RRC-a prikazuju se na dva decimalna mjesta. Svi koeficijenti uskladišavanja ( $A1_l$ ,  $B1_l$ ,  $A2_c$  i  $B2_c$ ) zaokružuju se i prikazuju na četiri decimalna mjesta.

3. Zahtjevi koji se primjenjuju na referentne laboratorije i određivanje dodijeljenih vrijednosti

Dodijeljene vrijednosti svakog pneumatika za uskladišvanje određuje mreža referentnih laboratorijskih uređaja. Svake dvije godine mreža ocjenjuje stabilnost i valjanost dodijeljenih vrijednosti.

Svaka referentna laboratorija koja učestvuje u mreži mora ispunjavati specifikacije iz Priloga 6, Pravilnika UNECE-a br. 117 i imati standardno odstupanje ( $\sigma_m$ ) kao što slijedi:

- a) ne veće od 0,05 N/kN za pneumatike klase C1 i C2; i
- b) ne veće od 0,05 N/kN za pneumatike klase C3.

Svaka referentna laboratorija iz mreže mjeri u skladu sa tačkom 2.3. ovog priloga komplete pneumatika za uskladišvanje koji su odabrani u skladu sa tačkom 2.2 ovog priloga.

Dodijeljena vrijednost svakog pneumatika za uskladišvanje predstavlja prosjek izmjerih vrijednosti koje su dostavile referentne laboratorijske mreže za taj pneumatik za uskladišvanje.

4. Postupak za uskladišvanje referentne laboratorije sa dodijeljenim vrijednostima

Svaka referentna laboratorija (l) uskladišuje se sa svakim novim kompletom dodijeljenih vrijednosti i uvijek nakon značajne promjene mašine ili bilo kakvog odstupanja podataka u odnosu na podatke koji se nalaze u bazi podataka uređaja za kontrolu i monitoring pneumatika.

Prilikom uskladišvanja za sve pojedinačne podatke upotrebljava se tehnika linearne regresije. Koeficijenti regresije,  $A1_l$  i  $B1_l$ , se izračunavaju na sljedeći način:

$$RRC = A1_l * RRC_{m,l} + B1_l;$$

pri čemu je:

$RRC$  dodijeljena vrijednost koeficijenta otpora kotrljanja;

$RRC_m$  pojedinačna izmjerena vrijednost koeficijenta otpora kotrljanja koju je izmjerila referentna laboratorija „l“ (uključujući korekcije za temperaturu i prečnik bubenja).

5. Zahtjevi koji se primjenjuju na laboratorijske kandidate

Laboratorijske kandidate ponovljevaju proces usaglašavanja najmanje svake druge godine za svaki uređaj i nakon svake značajne promjene uređaja ili bilo kakvog odstupanja podataka u odnosu na podatke koji se nalaze u bazi podataka uređaja za kontrolu i monitoring pneumatika.

Isti komplet od pet različitih pneumatika, koji su odabrani u skladu sa tačkom 2.2. ovog priloga, se mjeri u skladu sa tačkom 2.3. ovog priloga, prvo od strane laboratorijske kandidate, a zatim od strane jedne referentne laboratorijske kandidate. Na zahtjev laboratorijske kandidate može se ispitati više od pet pneumatika za uskladišvanje. Laboratorijska kandidat dostavlja komplet pneumatika za uskladišvanje odabranom referentnoj laboratorijskoj kandidati. Laboratorijska kandidat (c) ispunjava specifikacije iz Priloga 6, Pravilnika UNECE-a br. 117 i po mogućnosti ima standardno odstupanje ( $\sigma_m$ ) kao što slijedi:

- a) ne veće od 0,075 N/kN za pneumatike klase C1 i C2 i
- b) ne veće od 0,06 N/kN za pneumatike klase C3.

Ako je standardno odstupanje ( $\sigma_m$ ) laboratorijske kandidate veće od tih vrijednosti nakon četiri mjerena, od kojih se tri posljednja mjerena koriste za izračunavanja, tada se broj  $n+1$  ponovljenih mjerena povećava prema sljedećoj jednačini za cijelu seriju:

$$n + 1 = 1 + (\sigma_m/Y)^2, \text{ zaokruženo na najbliži veći cijeli broj}$$

pri čemu je:

$Y = 0,043 \text{ N}/\text{kN}$  za pneumatike klase C1 i C2;

$Y = 0,035 \text{ N}/\text{kN}$  za pneumatike klase C3.

6. Postupak za uskladišvanje laboratorijske kandidate

Referentna laboratorijska kandidat (l) iz mreže, računa funkciju linearne regresije svih pojedinačnih podataka laboratorijske kandidate (c). Koeficijenti regresije,  $A2_c$  i  $B2_c$ , izračunavaju se na sljedeći način:

$$RRC_{m,l} = A2_c * RRC_{m,c} + B2_c;$$

pri čemu je:

$RRC_{m,l}$  pojedinačna izmjerena vrijednost koeficijenta otpora kotrljanja koju je izmjerila referentna laboratorijska kandidat (l) (uključujući korekcije za temperaturu i prečnik bubenja);

$RRC_{m,c}$  pojedinačna izmjerena vrijednost koeficijenta otpora kotrljanja, koju je izmjerila laboratorijska kandidat (c) (uključujući korekcije za temperaturu i prečnik bubenja).

Ako je vrijednost koeficijenta determinacije  $R^2$  niža od 0,97, laboratorijska kandidat nije uskladišvana.

Uskladišeni RRC pneumatika koje je ispitala laboratorijska kandidat računa se kao što slijedi:

$$RRC = (A1_l * A2_c) * RRC_{m,c} + (A1_l + B2_c + B1_l)$$

## POSTUPAK PROVJERE USAGLAŠENOSTI

Za svaki tip pneumatika ili svaki skup pneumatika koju odredi dobavljač ocjenjuje se usaglašenost sa ovim pravilnikom, deklarisanih klasa efikasnosti potrošnje goriva, prijanjanja na mokroj podlozi i spoljašnje buke kotrljanja, kao i deklarisanih vrijednosti, i svih dodatnih informacija o efikasnosti na oznaci pneumatika, u skladu sa jednim od sljedećih postupaka:

1. Ispituje se jedan pneumatik ili jedan komplet pneumatika. Ako izmjerene vrijednosti odgovaraju deklarisanim klasama ili deklarisanoj vrijednosti spoljašnje buke kotrljanja u okviru dopuštenih odstupanja pri provjeri iz Tabele 3, smatra se da je oznaka pneumatika u skladu sa ovim pravilnikom.
2. Ako izmjerene vrijednosti ne odgovaraju deklarisanim klasama ili deklarisanoj vrijednosti spoljašnje buke kotrljanja u okviru dopuštenih odstupanja pri provjeri iz Tabele 3, moraju se ispitati tri dodatna pneumatika ili tri dodatna kompleta pneumatika. Prosječna izmjerena vrijednost koja proizilazi iz ispitivanja tri dodatna pneumatika ili tri dodatna kompleta pneumatika mora se upotrijebiti za provjeru deklarisanih klasa i vrijednosti, pri čemu se uzimaju u obzir dopuštena odstupanja pri provjeri iz Tabele 3.

Pri ocjenama mjernih podataka dobijenih iz ispitivanja usaglašenosti proizvodnje u obzir se uzimaju dopuštena odstupanja pri provjeri iz Tabele 3.

*Tabela 3*

Izmjereni parametar	Dopuštena odstupanja pri provjeri
RRC (efikasnost potrošnje goriva)	Usklađena izmjerena vrijednost ne smije biti veća od gornje granice (najviši RRC) deklarisane klase za više od 0,3 N/kN.
Spoljašnja buka kotrljanja	Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od deklarisane vrijednosti $N$ za više od 1 dB(A).
Prijanje na mokroj podlozi	Izmjerena vrijednost $G(T)$ ne smije biti manja od donje granice (najmanja vrijednost $G$ ) deklarisane klase.
Prijanje na snijegu	Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na snijegu.
Prijanje na ledu	Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od minimalne vrijednosti indeksa prijanjanja na ledu.